

3. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zadužuje Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Federacije da izvrši opravku pedeset kuća na području novošeherskog i bradičkog kraja u općini Maglaj, kao i opravku stambene zgrade u Prvoj ulici u Žepču.

Također, pri realizaciji ove tačke potrebno je imati u vidu prijedloge mjera za rješavanje aktuelnih pitanja koje je predložio zastupnik Mirsad Hasanić.

4. Zadužujemo Vladu Federacije da putem Agencije za deminiranje osigura izvršenje deminiranja terena u zonama razgraničenja u ove tri općine.

5. Zadužuju se nadležna federalna ministarstva Federacije BiH i ministarstva Zeničko-dobojskog kantona da razriješe sva sporna pitanja vezana za upostavu administrativne nadležnosti u općini Maglaj.

Broj 01-02-541/02
18. septembra 2002. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, s. r.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na nastavku 16. sjednice, održane dana 4. rujna 2002. godine, usvojio je sljedeće

ZAKLJUČKE

1. Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH konstatira da Visoki predstavnik prilikom donošenja konačne Odluke o integriranju općine Žepče nije ispoštovao Odluku Ustavotvorne skupštine Federacije BiH od 4. i 5. svibnja 1995. godine o jedinstvenim kriterijima za konstituiranje novih općina ili izmjenu granica postojećih općina u Federaciji BiH i Zaključke Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH usvojene na Izvanrednoj sjednici Doma od 12. 6. 2001. godine.

Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH traži da Vlada zaduži Ministarstvo pravde i Ured za zakonodavstvo Vlade, te od Federalnog pravobranilaštva i Ureda ombudsmana da ispituju ustavnost i zakonitost Odluke Visokog predstavnika.

Obvezuje se Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH da usvoji Zakon o izmjenama granica općine Žepče, koji je svojom odlukom proglasio Visoki predstavnik.

2. Inzistiramo da svi nadležni organi, počev od općina, kantona, do Federacije, u potpunosti ustraju na provođenju zakonitosti u svim segmentima funkcioniranja Federacije BiH.

3. Zastupnički dom Parlamenta Federacije BiH zadužuje Ministarstvo za rad i socijalnu politiku Federacije sprovedbu opravke pedeset kuća na području novošeherskog i bradičkog kraja u općini Maglaj, kao i opravku stambene zgrade u Prvoj ulici u Žepču.

Također, pri realiziranju ove tačke potrebno je imati u vidu prijedloge mjera za rješavanje aktuelnih pitanja koje je predložio zastupnik Mirsad Hasanić.

4. Zadužujemo Vladu Federacije da putem Agencije za deminiranje osigura provedbu deminiranja terena u zonama razgraničenja u ove tri općine.

5. Zadužuju se nadležna federalna ministarstva Federacije BiH i ministarstva Zeničko-dobojskog kantona da razriješe sva sporna pitanja u svezi upostave administrativne nadležnosti općine Maglaj.

Broj 01-02-541/02
18. rujna 2002. godine
Sarajevo

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Ismet Briga, v. r.

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

604

Na osnovu člana 130. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99 i 32/00) i čl. 1. i 2. Protokola potpisanog 25. 1. 2002. godine između Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o načinu uspostave Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, zaključuju

SPORAZUM

O OSNIVANJU EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

Ovim sporazumom Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: socijalni partneri) osnivaju Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ESV) kao najviši institucionalni oblik za vođenje tripartitnog socijalnog dijaloga.

Član 2.

Ovim sporazumom utvrđuju se principi djelovanja ESV, sastav, način odlučivanja, djelokrug rada i nadležnosti ESV.

Član 3.

ESV svoje djelovanje zasniva na principima:

- vođenja socijalnog dijaloga kao sistema za rješavanje odnosa između socijalnih partnera i sredstva za postizanje ravnoteže između tržišne ekonomije i socijalne pravde;
- poštivanja nezavisnosti i autonomije socijalnih partnera u njihovom radu i organiziranju;
- obezbjeđivanja slobodnog pristupa adekvatnim i blagovremenim informacijama i dokumentaciji značajnoj za pitanja o kojima odlučuje ESV;
- poštivanja i provođenja odluka i zaključaka ESV.

Član 4.

ESV kao najviše tripartitno tijelo na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine osniva se radi vođenja zajedničke djelatnosti socijalnih partnera u oblasti ekonomske, socijalne i razvojne politike, afirmacije i zaštite ekonomskih i socijalnih prava, odnosno interesa zaposlenika i poslodavaca; razvijanja sistema kolektivnog pregovaranja i zaključivanja i primjene kolektivnih ugovora, te u tom smislu ESV:

- prati, razmatra i ocjenjuje uticaj ekonomske i socijalne politike i mjera ekonomske i socijalne politike na razvoj i socijalnu stabilnost;
- razmatra, podstiče zaključivanje i ocjenjuje primjenu kolektivnih ugovora i s tim u vezi dostavlja informacije i obrazloženja ministarstvu nadležnom za rad;
- podstiče mirno rješavanje kolektivnih radnih sporova;
- predlaže Vladi, poslodavcima i sindikatima vođenje usklađene politike cijena i plaća;
- podstiče ideju tripartitnog, bipartitnog i drugih oblika socijalnog dijaloga na svim nivoima u rješavanju ekonomskih i socijalnih pitanja i problema;
- prati, razmatra i predlaže eventualne promjene zakona od uticaja na ekonomski i socijalni razvoj i u tom kontekstu položaj zaposlenika i poslodavaca;
- razmatra nacрте zakona, podzakonskih akata, programa i drugih dokumenata iz djelokruga svog rada i svoja

mišljenja o tim dokumentima dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine;

- prati primjenu zakona i ostvarivanje prava iz oblasti rada i socijalne sigurnosti i predlaže nadležnim organima i institucijama mjere za ostvarivanje i unapređivanje tih prava;
- bavi se problemima provođenja procesa privatizacije i predlaže nadležnim institucijama eventualne izmjene zakonskih i podzakonskih akata koje bi doprinijele većim finansijskim efektima i zapošljavanju;
- prati stanje na području zapošljavanja, penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja i u tom kontekstu vodi aktivnosti na smanjenju crnog tržišta radne snage;
- podstiče aktivnosti na većoj efikasnosti nadležnih institucija sistema na sprječavanju korupcije, s ciljem da se ona pretvori u visoko - rizično i nisko - profitnu djelatnost.

ESV donosi Poslovnik o svom radu.

Član 5.

Socijalni partneri su saglasni da će radi daljeg razvoja i unapređivanja kolektivnog pregovaranja i provedbe kolektivnih ugovora i ugovora o radu razvijati i međusobne bipartitne odnose na svim nivoima organizovanja socijalnih partnera.

Član 6.

ESV ima 15 članova, po 5 od svakog socijalnog partnera, a svaki član ima zamjenika.

ESV može punovažno raditi i odlučivati ako mu prisustvuju najmanje po tri predstavnika svakog socijalnog partnera.

Svaki socijalni partner samostalno imenuje i opoziva predstavnike u ESV i njihove zamjenika.

Član 7.

Svi predstavnici jednog socijalnog partnera imaju u ESV jedan glas.

Odluke se donose konsensusom socijalnih partnera.

Prilikom glasanja socijalni partneri glasaju odvojeno i o rezultatima svog glasanja izvještavaju ESV.

ESV može odlučiti da svi socijalni partneri glasaju zajedno kada se radi o proceduralnim i tehničkim pitanjima.

Svaki socijalni partner ima mogućnost i pravo da izrazi svoje vlastito mišljenje o zaključcima i odlukama ESV.

Član 8.

ESV iz svojih redova bira predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednika ESV u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje jedan od potpredsjednika.

Član 9.

Predsjednik ESV:

- predstavlja ESV;
- saziva sjednice i utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednice ESV;
- nadzire izvršavanje odluka i zaključaka ESV, i
- obavlja i druge poslove koje mu provjeri ESV.

Član 10.

ESV održava svoje redovne sjednice najmanje jednom u 90 dana.

Predsjednik ESV dužan je sazvati sjednicu na zahtjev ESV ili jednog od socijalnih partnera.

Član 11.

U radu ESV mogu učestvovati i neovisni stručnjaci iz različitih oblasti kao stalni savjetnici bez prava glasa.

ESV može za potrebe svoga rada angažirati različite institucije, stručne organizacije i eksperte.

Na svoje sjednice, zavisno od pitanja koja se razmatraju, ESV može pozivati stručnjake iz tih oblasti, predstavnike sindikata i poslodavaca koji nisu zastupljeni u ESV.

Član 12.

ESV može osnivati povjerenstva za pojedina pitanja u djelokruga svog rada, a naročito za:

- politiku plaća i kolektivnih ugovora;
- porezni sistem, zapošljavanje i socijalnu politiku;
- privatizaciju;
- zakonodavstvo, provođenje propisa i ostvarivanje zaštite prava;
- javne djelatnosti;
- entitetske i međunarodne odnose;
- podsticaj izvoza;
- politiku stranih ulaganja;
- standardizaciju;
- međunarodni transport;
- energetska politiku.

Mišljenja koja daju povjerenstva o određenim pitanjima obavezno se prezentiraju ESV prilikom razmatranja tih pitanja na ESV.

Povjerenstva obavezno jednom godišnje podnose izvještaje o svom radu ESV.

Član 13.

Svaki socijalni partner samostalno imenuje svoje članove povjerenstva.

Socijalni partneri imenuju jednak broj članova u svakom povjerenstvu.

Rukovodioci povjerenstva biraju se iz reda članova ESV.

Odlukom o formiranju povjerenstva utvrđuje se djelokrug i način njihovog rada.

Član 14.

Stručne, organizacijske, tehničke i materijalne uvjete za rad ESV osigurava i snosi njihove troškove Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, a poslovi za ESV obavljaju se u Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica.

Član 15.

Sjedište ESV je u Sarajevu, Alipašina 41.

Član 16.

Socijalni partneri se obavezuju da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovog sporazuma imenuju svoje predstavnike u ESV i da se ESV konstituiše najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

Član 17.

Ovaj sporazum se smatra zaključenim kada ga u istovjetnom tekstu potpišu socijalni partneri, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

21.10.2002 - GUNT - EPD

Broj 03-35-906/02
27. augusta/kolovoza 2002. godine
Sarajevo

Za Vladu Federacije
Bosne i Hercegovine
Premijer
dr. Alija Behmen, s. r.

Za savez samostalnih sindikata
Bosne i Hercegovine
Predsjednik
Edhem Biber, s. r.

Broj 01-III-1229/02

Za Udruženje poslodavaca
Federacije Bosne i Hercegovine
Predsjednik
Tomislav Grizelj, s. r.

Broj I-15-02

605

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94 i

novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95 i 19/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O ODOBRAVANJU PRIJENOSA PRAVA VLASNIŠTVA NA VOZILU MARKE VW GOLF GTI 1,8

I

Odobrava se prijenos prava vlasništva na putničkom vozilu marke VW Golf GTI 1,8 broj šasije WVWZZZ1JZXW169228, broj motora AGU048412, registarskih oznaka 574-T-324, proizvođnje 1998. godine sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo kulture i sporta.

II

Za realiziranje ove odluke zaduđuje se Stručna služba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

III

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 421/03

14. augusta/kolovoza 2003. godine

Premijer

Sarajevo

dr. Ahmet Hadžipašić, s. r.

445

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95 i 19/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE V BROJ 118/03 OD 17. APRILA 2003. GODINE

I

Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 118/03 od 17. aprila 2003. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/03) prestaje da vađi.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 425/03

14. augusta 2003. godine

Sarajevo

Premijer

dr. Ahmet Hadžipašić, s. r.

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE V. BROJ 118/03 OD 17. TRAVNJA 2003. GODINE

I

Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 118/03 od 17. travnja 2003. godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/03) prestaje da vađi.

II

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 425/03

14. kolovoza 2003. godine

Sarajevo

Premijer

dr. Ahmet Hadžipašić, v. r.

446

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95 i 19/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU V.D. ČLANA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOSŁJAVANJE

I

Za v.d. člana Upravnog odbora Federalnog zavoda za zapošljavanje, na period od 2 (dva) mjeseca imenuje se NURAGA KOVAČEVIĆ.

II

Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 423/03

14. augusta/kolovoza 2003. godine

Sarajevo

Premijer

dr. Ahmet Hadžipašić, s. r.

447

Na osnovu člana 130. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99 i 32/00) i čl. 1. i 2. Protokola potpisanog 25. januara 2002. godine između Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o načinu uspostave Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine zaključuju

SPORAZUM

O IZMJENAMA SPORAZUMA O OSNIVANJU EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Sporazumu o osnivanju Ekonomsko socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/02), u članu 14. riječi: "Federalnom ministarstvu socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica" zamjenjuju se riječima: "Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike".

Član 2.

U članu 15. riječi: "Alipašina 41." zamjenjuju se riječima: "u sjedištu Ministarstva rada i socijalne politike".

Član 3.

Ovaj sporazum se smatra zaključenim kada ga u istovjetnom tekstu potpišu socijalni partneri, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-35-789/03

Za Vladu Federacije Bosne i Hercegovine
Premijer

dr. Ahmet Hadžipašić, s. r.

Broj 01-I-975/03

Za Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine
Predsjednik
Edhem Biber, s. r.

Broj I-213/03

1. augusta/kolovoza 2003. godine
Sarajevo

Za Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine
Predsjednik
Tomislav Grizelj, s. r.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 155/07

19. aprila/travnja 2007. godine
Sarajevo

Premijer

dr. Nedžad Branković, s. r.

309

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici održanoj 26. aprila 2007. godine, donosi

RJEŠENJE

O POSTAVLJENJU DIREKTORA ARHIVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I.

Za direktora Arhiva Federacije Bosne i Hercegovine postavlja se ADAMIR JERKOVIĆ.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 163/07

26. aprila/travnja 2007. godine
Sarajevo

Premijer

dr. Nedžad Branković, s. r.

310

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 7. sjednici, održanoj 3. maja 2007. godine, donijela je

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANOVA EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ISPRED VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Za članove Ekonomsko-socijalnog vijeća ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:
 1. dr. PERICA JELEČEVIĆ, federalni ministar rada i socijalne politike;
 2. VJEKOSLAV BEVANDA, federalni ministar finansija;
 3. mr. VAHID HEĆO, federalni ministar energije, rudarstva i industrije;
 4. DESNIČA RADIVOJEVIĆ, federalni ministar trgovine;
 5. NAIL ŠEČKANOVIC, federalni ministar prometa i komunikacija;
 6. RADOVAN VIGNJEVIĆ, savjetnik premijera Federacije BiH.
2. Za zamjenike članova Ekonomsko-socijalnog vijeća ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:
 1. DŽANA KADRIBEGOVIĆ, pomoćnik federalnog ministra rada i socijalne politike;
 2. MIRA BRADARA, pomoćnik federalnog ministra finansija;
 3. MUHIBIJA DELIĆ, pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije;
 4. IVICA CVJETKOVIĆ, pomoćnik federalnog ministra trgovine;
 5. IZET MEHINAGIĆ, pomoćnik federalnog ministra prometa i komunikacija.
3. Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 132/2007 od 19. aprila 2007. godine.

4. Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 164/07

3. maja/svibnja 2007. godine
Sarajevo

Premijer

dr. Nedžad Branković, s. r.

311

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donosi

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA KOJIM ĆE SE REGULISATI PLAĆA I DRUGA PRIMANJA ČLANOVA UPRAVLJANJA U FEDERALNIM INSTITUCIJAMA U KOJIMA JE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE OSNIVAČ ILI IMA VEĆINSKO VLASNIŠTVO

I.

U Radnu grupu za izradu zakona kojih će se regulisati plaća i druga primanja članova upravljanja u federalnim institucijama u kojima je Federacija Bosne i Hercegovine osnivač ili ima većinsko vlasništvo, imenuju se:

1. mr. STIPO BULJAN - Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, predsjednik
2. HIDAJET ŠERBO - Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, član
3. DŽANA KADRIBEGOVIĆ - Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, član
4. NERMINA BEGIĆ - Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, član
5. VERA LETICA - Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, član
6. ALEKSANDAR LIKIĆ, Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta, član.

Za sekretara Radne grupe imenuje se EDINA ZUKIĆ - Stručna služba Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

II.

Zadatak Radne grupe iz tačke I ovog Rješenja je da u roku od 60 dana izradi tekst zakona kojim će se regulisati plaća i druga primanja članova upravljanja u federalnim institucijama u kojima je Federacija Bosne i Hercegovine osnivač ili ima većinsko vlasništvo.

III.

Za učešće u radu, članovima i sekretaru Radne grupe iz tačke I ovog Rješenja, pripada naknada u skladu sa tačkom V Odluke o načinu obrazovanja i visini naknade za rad stručnih komisija i drugih radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/04 i 41/05), o čemu će se donijeti posebno rješenje.

IV.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 168/07

5. aprila/travnja 2007. godine
Sarajevo

Premijer

dr. Nedžad Branković, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINACIJA/FINANSIJA

312

Na osnovu člana 31. Zakona o bankama ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/98, 32/00, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 28/03) i člana 18. Zakona o privatizaciji banaka ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/98, 29/00, 29/00 i 37/01)

ODLUKU

**O DAVANJU SAGLASNOSTI NA IZJAVU O
RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE POKRAJINE
HESSEN O PRUŽANJU PODRŠKE PRI PROVEDBI
PROGRAMA "PUBLIC WEALTH MENAGEMENT"
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE KNOW-HOW ZA
PRIVREDNO UNAPREĐIVANJE**

I.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na Izjavu o razumijevanju između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Pokrajine Hessen o pružanju podrške pri provedbi programa "Public Wealth Menagement" Federaciji Bosne i Hercegovine stavljanjem na raspolaganje *know-how* za privredno unapređivanje, u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ovlašćuje se dr. Nedžad Branković, premijer/predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potpiše Izjavu iz tačke I. ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 126/08

28. februara/veljače 2008. godine
Sarajevo

Premijer

dr. Nedžad Branković, s. r.

195

U skladu sa članom 130. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", broj 43/99, 32/00 i 29/03), i čl. 1. i 2. Protokola potpisanog 25. januara 2002. godine između Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o načinu uspostavljanja Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine zaključuju

SPORAZUM

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA SPORAZUMA O
OSNIVANJU EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ZA
TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

U Sporazumu o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, član 8. se mijenja i glasi:

"ESV ima predsjednika i tri potpredsjednika.

Predsjednika ESV socijalni partneri biraju iz reda istaknutih javnih, naučnih, privrednih i kulturnih radnika.

Predsjednika može predložiti bilo koji socijalni partner u ESV, a bira se konsenzusom svih socijalnih partnera.

Predsjednik ESV nema pravo glasa, a bira se na mandatni period od četiri godine, uz mogućnost ponovnog biranja, bez ograničenog broja mandata.

Predsjednika u slučaju njegove odsutnosti zamjenjuje jedan od potpredsjednika".

Član 2.

Ovaj Sporazum se smatra zaključenim kada ga u istovjetnom tekstu potpišu socijalni partneri, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Za Vladu Federacije
Bosne i Hercegovine
po ovlaštenju premijera
Vlade FBiH

Broj 03/04-34-100/08
28. februara/veljače 2008. godine
Sarajevo

Federalni ministar rada i
socijalne politike
dr. Perica Jelečević, s. r.

Za Savez samostalnih sindikata
Bosne i Hercegovine
Edhem Biber, s. r.

Broj 01-III-226/08

Broj I-018/08
26. februara/veljače 2008. godine
Sarajevo

Za Udruženje
poslodavaca FBiH,
Predrag Čović, s. r.

**FEDERALNO MINISTARSTVO
FINANCIJA/FINANSIJA**

196

Na osnovu člana 56. i člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05) i Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/07, 84/07 i 6/08), federalni ministar finansija - finansija donosi

RJEŠENJE

**O FORMIRANJU KOMISIJE ZA USPOSTAVU
ePISARNE**

- Formira se Komisija za uspostavu ePisarne u slijedećem sastavu:
 - ZLATA KRZIĆ - predsjednik Komisije;
 - DRAGO ŠVARC - član;
 - VELIMIR DIDAK - član.
- Komisija iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja ima zadatak da sagleda funkcionalne zahtjeve (tok i forme dokumenata od/prema Pisarni unutar Ministarstva), sagledavanje informatičkih zahtjeva (softverska i hardverska konfiguracija koja treba da podrži funkcionalne zahtjeve) i praćenje procedure nabavke potrebne opreme za realizaciju softverske i hardverske konfiguracije.
- Rok za izvršenje zadatka iz tačke 2. dispozitiva ovog Rješenja je 90 dana od dana donošenja Rješenja.
- Komisija iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja je dužna po izvršenju zadatka sačiniti izvještaj o svom radu i isti dostaviti rukovodiocu organa, a predsjednik Komisije dužan je dostaviti i prijedlog za utvrđivanje visine naknade za svakog člana Komisije ponaosob.
- Za učešće u radu Komisije njenim članovima iz tačke 1. dispozitiva ovog Rješenja pripada naknada, čija visina će se utvrditi posebnim aktom za svakog člana Komisije ponaosob u skladu sa Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknade za radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj 80/07, 84/07 i 6/08), a ukoliko Komisija poslove i radne zadatke za koje je zadužena bude obavljala poslije redovnog radnog vremena.
- Ovo Rješenje objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 07-14-1162/08
25. februara/veljače 2008. godine
Sarajevo

Ministar
Vjekoslav Bevanda, s. r.

- brojem 38. u koloni "Naziv projekta" umjesto riječi "vodovoda" treba da stoji riječ "kanalizacije".
2. Ova Ispravka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04-02/13-892/08
11. augusta 2008. godine
Sarajevo

Direktor
Ureda Vlade Federacije BiH
za zakonodavstvo i usklađenost
sa propisima Evropske unije
Željko Siladi, s. r.

Po izvršenom sravnjivanju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u tekstu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu na poziciji "Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije" ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/08), potkrala niže navedena greška, pa se na temelju članka 102. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/03, 3/06, 14/07 i 28/07), daje slijedeća

ISPRAVKA

1. U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu na poziciji "Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije" ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/08), u Prilogu broj 1. - Lista projekata, pod rednim brojem 38. u koloni "Naziv projekta" umjesto riječi "vodovoda" treba da stoji riječ "kanalizacije".
2. Ova Ispravka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Direktor
Ureda Vlade Federacije BiH
za zakonodavstvo i usklađenost
sa propisima Evropske unije
Željko Siladi, v. r.

Broj 04-02/13-892/08
11. kolovoza 2008. godine
Sarajevo

Po izvršenom sravnjivanju sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u tekstu Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava

sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Bužetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu na poziciji "Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije" ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/08), potkrala niže navedena greška, pa se na osnovu člana 102. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 25/03, 3/06, 14/07 i 28/07), daje slijedeća

ISPRAVKA

1. U Odluci o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Bužetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu na poziciji "Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju projekata kantona i lokalnih zajednica - izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i kanalizacije" ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/08), u Prilogu broj 1. - Lista projekata, pod rednim brojem 38. u koloni "Naziv projekta" umjesto riječi "vodovoda" treba da stoji riječ "kanalizacije".
2. Ova Ispravka objaviće se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Direktor
Ureda Vlade Federacije BiH
za zakonodavstvo i usklađenost
sa propisima Evropske unije
Željko Siladi, s. r.

Broj 04-02/13-892/08
11. avgusta 2008. godine
Sarajevo

Nakon sravnjivanja sa izvornim tekstom, utvrđeno je da su se u tekstu Sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/08), potkrale niže navedene greške, pa se daje slijedeća

ISPRAVKA

U članku 1. stavak 1. broj "18" zamjenjuje se brojem "16" i dalji tekst: "a broj 5" brojem "6", se briše.

Ova Ispravka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03/04-34-100/08
13. kolovoza/avgusta 2008. godine
Sarajevo

Predsjednik ESV
Edhem Biber, v. r.

747

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici održanoj 1. jula 2010. godine, donijela je

RJEŠENJE**O IMENOVANJU ČLANOVA
EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ISPRED VLADE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

1. Za članove Ekonomsko-socijalnog vijeća ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine imenuju se:
 1. Premijer/predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Zamjenik premijera/predsjednika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i federalni ministar finansija;
 3. Federalni ministar rada i socijalne politike;
 4. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije;
 5. Federalni ministar trgovine;
 6. Federalni ministar prometa i komunikacija;
 7. Federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
2. Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 570/10

1. jula/srpnja 2010. godine
SarajevoPremijer
Mustafa Mujezinović, s. r.

748

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici održanoj 1. jula 2010. godine, donosi

RJEŠENJE**O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
KOMISIJE ZA RJEŠAVANJE STATUSNIH PITANJA
ČLANOVA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE I NJIHOVIH SAVJETNIKA**

I.

U Komisiju za rješavanje statusnih pitanja članova Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovih savjetnika imenuju se:

1. EDIN MUŠIĆ, federalni ministar za raseljene osobe i izbjeglice, predsjednik
2. MELIHA ALIĆ, federalna ministrica obrazovanja i nauke, član
3. VELIMIR KUNIĆ, federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, član
4. ZAHID CRNKIĆ, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata
5. NEVENKO HERCEG, federalni ministar okoliša i turizma

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 572/10

1. jula/srpnja 2010. godine
SarajevoPremijer
Mustafa Mujezinović, s. r.

749

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94,

8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03) i člana 2. Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog federalnog ministra prometa i komunikacija, Vlada Federacije BiH, na 149. sjednici održanoj 1. jula 2010. godine, donosi

RJEŠENJE**O PRIVREMENOM IMENOVANJU ČLANA
NADZORNOG ODBORA JP ŽELJEZNIČICE
FEDERACIJE BiH D.O.O. SARAJEVO**

I.

Za člana Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo imenuje se privremeno:

1. SEAD HODŽIĆ

II.

Privremeni član Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, gosp. Sead Hodžić imenuje se na period do 60 dana, odnosno do okončanja postupka kojim će se izvršiti imenovanje na način, po postupku i uz poštovanje i primjenu principa propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 573/10

1. jula/srpnja 2010. godine
SarajevoPremijer
Mustafa Mujezinović, s. r.

750

Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 149. sjednici održanoj 1. srpnja 2010. godine, donosi

RJEŠENJE**O IZMJENAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU
PREGOVARAČKOG TIMA ZA UTVRĐIVANJE ANEXA
UGOVORA O UČEŠĆU BH STEEL ŽELJEZARA
ZENICA D.O.O. ZENICA PUTE M UVEĆANJA
KAPITALA I PRIJENOSA DIJELOVA UDJELA
MITTAL STEEL D.O.O. ZENICA**

1. U točki I Rješenja o imenovanju Pregovaračkog tima za utvrđivanje Anexa ugovora o učešću BH Steel Željezara Zenica d.o.o. Zenica putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela Mittal Steel d.o.o. Zenica umjesto predsjedatelja TATJANE KOSKOVIĆ imenuje se HRVOJE BEROŠ.
2. Ostale točke Rješenja ostaju nepromijenjene.
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".

V broj 574/10

1. srpnja 2010. godine
SarajevoPremijer
Mustafa Mujezinović, s. r.

Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Agencije za

- izgradnja i uređenje zimovnika i zimskih skloništa i infrastrukture u njima (vezovi, struja, telefon, objekti za smještaj posada i dr.) na rijeci Savi za zaštitu brodova i drugih plovila od nailaska leda i visokih voda,
- pojedine linije u javnom prevozu u linijskoj i slobodnoj plovidbi na unutrašnjim i pomorskim plovnim putevima.

3. OBLAST CJEVOVODNOG TRANSPORTA I USKLADIVANJA

Koncesijom na cjevovodima se stječe pravo na izgradnju, korištenje i upravljanje cjevovodnim transportom nafte, plina i drugih fluida te njihovo skladištenje u cjevovodima i terminalima.

Kada je riječ o cjevovodima Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine nema razvijenu mrežu. Izgrađen je plinovod na relaciji Zvornik-Sarajevo-Zenica.

Razvoj ovog vida transporta podrazumijeva izgradnju plinovoda od sjevera do juga BiH i povezivanje aglomeracija i industrijskih kapaciteta.

Predmeti koncesija u ovoj oblasti su:

- izgradnja i korištenje ili korištenje cjevovoda za transport nafte i plina
- izgradnja i korištenje ili korištenje rezervnih skladišta za naftu i plin
- izgradnja i korištenje ili korištenje cjevovoda za transport plina na pravcima
 - Zenica - Travnik
 - Travnik - G. Vakuf/Uskoplje
 - Travnik - Jajce
 - Zenica - Cazin - Bihać
 - Bosanski Brod - Tuzla - Lukavac - Kladanj
 - Sarajevo - Goražde
 - Doboj - Zenica
- korištenje cjevovoda za transport plina na koridoru Zvornik-Sarajevo - Zenica
- korištenje cjevovoda za transport plina Visoko - Kiseljak - Kreševo
- izgradnja korištenje ili korištenje toplovoda Kakanj - Sarajevo i Kakanj-Zenica

4. OBLAST JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA

Linijski prijevoz putnika na području Bosne i Hercegovine organizovan je mrežom odobrenih i registrovanih autobusnih linija.

Predmeti koncesija u ovoj oblasti su federalne linije koje povezuju mjesta i gradove dva ili više kantona.

5. OBLAST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

U željezničkom prometu Federacija Bosne i Hercegovine raspolaže sa ukupno 640 km željezničkih pruga koji je u periodu od 1992. do 1995. godine pretrpio velike ratne štete u vrijednosti od milijardu dolara. Do danas je ovaj sistem tehnički i organizaciono nedovoljno obnovljen.

Osnovni pravci koji bi Federaciju Bosne i Hercegovine kao dio bosansko hercegovačke željeznice uveli u Panevropsku željezničku mrežu je Panevropski koridor Vc (Šamac - Doboj - Sarajevo - Čapljina - Ploče); Paralela 10 (Transverzalna željeznička linija Zvornik - Tuzla - Doboj - Banjaluka - Bosanski Novi - Republika Hrvatska); Pravac sjever-jug (Dobrljin - Bosanski Novi - Bihać - Martin Brod - Knin, Republika Hrvatska) i pruga Banovići-Tuzla-Brčko.

Takođe predmet koncesije u oblasti željezničkog prometa mogu biti:

1. izgradnja pruge Čapljina - Nikšić kao dijela Jadransko-jonske magistrale
2. Unska pruga dužine 94,5 km koja je dio željezničke pruge Zagreb-Bihać-Split.

6. OBLAST POŠTANSKOG I TELEKOMUNIKACIONOG SEKTORA

Poslovi u poštanskom i telekomunikacionom sektoru mogu biti predmet koncesije. U ovoj oblasti zainteresiranim poslovnim subjektima izdaje se licenca za rad od strane Agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine i Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o komunikacijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH",

br. 33/02) i Zakonom o poštama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 33/05), kao certifikat o osposobljenosti da se obavlja ta djelatnost. Međutim pravo za obavljanje te djelatnosti, kao djelatnost od općeg interesa daje se davanjem koncesije. U tom slučaju subjekti koji se bave djelatnostima od općeg interesa u oblasti poštanskog i telekomunikacionog sektora u obvezi su posjedovati licencu, kao dokaz da su za to stručno i tehnološki osposobljeni, ali su u obvezi posjedovati koncesioni ugovor, kao dokaz ima pravo da obavlja tu djelatnost.

7. OBLAST ZRAKOPLOVSTVA

Zakon o zrakoplovstvu BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09) je u članu 36. stav 1. odredio da pravo i odgovornost za izgradnju i upravljanje aerodromima imaju entitetske institucije u BiH, a u stavu 2. da entitetske institucije mogu prenijeti svoje pravo i odgovornost za izgradnju i upravljanje aerodromima na bilo koju fizičku i pravnu osobu.

Predmeti koncesija iz ove oblasti su:

- a) Međunarodni aerodromi:
 - Međunarodni aerodrom Sarajevo;
 - Međunarodna zračna luka - aerodrom Mostar;
 - Međunarodni aerodrom Tuzla.

b) Letjelišta

- "Brda", Livno;
- "Visoko", Visoko;
- "Jegin Lug", Tuzla;
- "Golubić", Bihać;
- "Velika Kladaša", Velika Kladaša.

U Federaciji BiH postoje i letjelišta koja trenutno nisu operativna (Mostarsko blato), te letjelišta u izgradnji i rekonstrukciji: Bročanac (Posušje), Tomislavgrad, Goražde i Jelah (Tešanj), te se i oni smatraju predmetom koncesije.

c) Heliodromi

- "Srebrenik";
- "Majeвица";
- "Lohinja";
- "Gračanica"

Obzirom na sve više izraženu tendenciju za izgradnjom novih heliodroma, posebno za potrebe turizma, sporta i medicinskih usluga, mogle bi se dodjeljivati koncesije za izgradnju i upravljanje novim heliodromima.

Oktobra/listopada 2010. godine
Sarajevo

216

U skladu sa članom 130. Zakona o radu ("Službene novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03), i čl. 1. i 2. Protokola potpisanog 25. januara 2002. godine između Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o načinu uspostavljanja Ekonomsko - socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine zaključuju

SPORAZUM

O IZMJENI SPORAZUMA O OSNIVANJU EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Sporazumu o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 47/02, 42/03, 8/08, 13/08 i 51/08), član 6. mijenja se i glasi:

"ESV ima 21 člana, po 7 (sedam) od svakog socijalnog partnera.

Socijalne partnere predvode, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, premijer, ispred Udruženja poslodavaca

Federacije BiH, predsjednik i ispred Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, predsjednik.

ESV može punovažno raditi i odlučivati ako mu prisustvuje najmanje po četiri člana svakog socijalnog partnera.

Svaki socijalni partner samostalno imenuje i opoziva svoje članove".

Члан 2.

Ovaj sporazum smatra se zaključenim kada ga u istovjetnom tekstu potpišu socijalni partneri i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-35-181/11 Vlada Federacije
24. februara/veljače 2011. godine Bosne i Hercegovine
Premijer
Vlade Federacije BiH
Mustafa Mujezinović, s. r.

Broj 01-III-94/11 Savez samostalnih sindikata
Bosne i Hercegovine
Predsjednik
Ismet Bajramović, s. r.

Broj I-031/11 Udruženje poslodavaca FBiH
24. februara/veljače 2011. godine Predsjednik
Nihad Imamović, s. r.

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА/ФИНАНСИЈА

217

На основу члана 48., члана 31. став (1) и члана 36. став (2) Закона о порезу на доходак ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 10/08 и 9/10), федерални министар финансија - федерални министар финансија доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРИМЈЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК

Члан 1.

У Правилнику о примјени Закона о порезу на доходак ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 67/08, 4/10 и 86/10), у члану 26а., иза става (3) додаје се нови став (4), који гласи:

"(4) Подаци који се исказују у обрасцу МИП - 1023 односе се на обавезе доприноса прописаних чланом 4. Закона о доприносима и на мјесечне аконтације пореза на доходак од несамоствалне дјелатности, обрачунате и уплаћене на приходе од несамоствалне дјелатности из члана 10. ст. (1), (2) и (3) Закона о порезу на доходак, остварене у периоду (мјесец и година) који је назначен у пољу "Порески период" у заглављу обрасца."

Члан 2.

Текст "Упутства за сачињавање и подношење мјесечног извјештаја МИП - 1023" које је саставни дио "Мјесечног извјештаја о исплаћеним платама, оствареним користима и другим опорезивим приходима запосленика од несамоствалне дјелатности, плаћеним доприносима и аконтацији пореза на доходак", замјењује се новим текстом, који гласи:

"Упутство за сачињавање и подношење мјесечног извјештаја МИП-1023

Образац МИП - 1023 се користи за мјесечно извјештавање Пореске управе од стране послодавца/исплатиоца плата, других личних примања и користи које остварују запосленици по основу несамоствалне дјелатности, накнада за породично одсуство и накнада за боловање преко 42 дана, које остварују запосленици у току протеклог мјесеца, као и о обрачунатим, обустављеним и уплаћеним доприносима из основице и на основицу и обрачунатој и уплаћеној мјесечној аконтацији пореза на доходак за тај мјесец.

Послодавац/исплатилац који обрачунава и уплаћује доприносе на терет осигураника; обавезан је поднијети надлежној организационој јединици Пореске управе образац МИП-1023.

Исплатиоцима се сматрају и они субјекти који исплаћују накнаде боловања преко 42 дана и накнаде за породично боловање (заводи за здравствено осигурање и реосигурање и центри за социјални рад).

Обавезу подношења обрасца МИП - 1023, имају и физичка лица - резиденти Федерације БиХ који су:

- запосленици у дипломатском или конзуларном представништву стране државе или међународне организације која има дипломатски имунитет,
- запосленици хуманитарних организација и осталих правних или физичких лица - нерезидената Федерације који на подручју Федерације обављају несамоствалну дјелатност.

Образац МИП - 1023 подносе и послодавци/ исплатиоци за запосленике који несамоствалну дјелатност обављају на територији Брчко Дистрикта, за износ доприноса за пензијско и инвалидско осигурање уплаћен у корист Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање.

Образац МИП - 1023 подносе и послодавци / исплатиоци за запосленике, резиденте Федерације БиХ, који несамоствалну дјелатност обављају на територији Републике Српске и Брчко Дистрикта за износ доприноса за здравствено осигурање и осигурање од незапослености уплаћен у корист рачуна федералних, односно кантоналних завода осигурања.

Како обрачун плате има мјесечни карактер, овај образац је потребно поднијети за сваку исплаћену плату. Уколико се у току мјесеца исплате двије плате, потребно је за сваку плату сачинити и поднијети посебан образац.

У образац мјесечног извјештаја уносе се подаци наведени под бр. 1. до 28 у МИП-1023, а који се односе на приходе и обрачунате и уплаћене обавезе доприноса и аконтације пореза на доходак за мјесец и годину назначену у пољу "Порески период"	
Део 1 - Подаци о послодавцу / исплатиоцу и пореском обезбичку	
Овај дио садржи податке о послодавцу / исплатиоцу прихода и контролне суме	
1	<p>ЈИБ/ЈМБ послодавца/исплатиоца</p> <p>Основни јединствени идентификациони број послодавца /исплатиоца прихода односно уплатиоца доприноса, додијељен од стране Пореске Управе. Чак и уколико је уплатилац доприноса организацијска јединица, потребно је уписати ЈИБ основне јединице. ЈМБ уписати само у случају уколико послодавац / исплатилац нема додијељен ЈИБ.</p>
2	<p>Назив</p> <p>Назив послодавца / исплатиоца. Уколико се у пољу 1 уписује ЈМБ, у ово поље је потребно уписати име и презиме послодавца / исплатиоца</p>
3	<p>Шифра дјелатности</p> <p>Уписати шифру основне регистроване дјелатности.</p>
4	<p>Број запослених</p> <p>Послодавци уписују број запослених који би требао да одговара броју редова унесених у дио 2. Заводи здравственог осигурања и Центри за социјални рад уписују укупан број запосленика и осигураника којима се директно исплаћује накнада за боловања преко 42 дана односно накнада за трудничка боловања</p>
5	<p>Укупан приход</p> <p>У ово поље је потребно уписати збир вриједности из поља 10 са свих листова</p>
6	<p>Укупан износ доприноса</p> <p>У ово поље је потребно уписати збир вриједности из поља 15 са свих листова.</p>
7	<p>Укупан износ личног одбитка</p> <p>У ово поље је потребно уписати збир вриједности из поља 18 са свих листова.</p>
8	<p>Укупан износ пореза</p> <p>У ово поље је потребно уписати збир вриједности из поља 20 са свих листова.</p>